Traballa para non ser rico:
cesa da túa propia sabedoría.
Queres poñer os teus ollos sobre o que non é?
pois as riquezas certamente fanse ás;
voan como unha aguia cara ao ceo.

PROVERBIOS 23:4-5

E díxolles: "Coidados, e coidado coa cobiza, porque a vida dun home non consiste na abundancia das cousas que posúe". E faloulles unha parábola, dicindo: A terra dun home rico produciu en abundancia. E dixo: "Isto farei: derrubarei os meus hórreos e construírei maiores; e alí regalarei todos os meus froitos e os meus bens. E direille á miña alma: Alma, tes moitos bens almacenados para moitos anos; tranquilízate, come, bebe e alégrate. Pero Deus díxolle: Necio, esta noite a túa alma será requirida de ti. Así é o que acumula tesouros para si, e non é rico para Deus. LUCAS 12:15-21

...Nenos, que difícil lles custa entrar no reino de Deus aos que confían nas riquezas! MARCOS 10:24

Pois que lle servirá a un home se gaña o mundo enteiro e perde a súa alma? Ou que dará un home a cambio da súa alma? MARCOS 8:36-37

O que ama a prata non se saciará de prata; nin quen ama a abundancia con aumento: isto tamén é vaidade. ECLESIASTES 5:10

Pon o teu afecto nas cousas de arriba, non nas cousas da terra. COLOSENSES 3:2

Pero a piedad con contento é unha gran ganancia. Porque non trouxemos nada a este mundo, e é certo que non podemos sacar nada. E tendo comida e vestimenta, contentémonos con iso. 1 TIMOTEO 6:6-8

Non confíes na opresión, e non te fagas vanidoso no roubo: se as riquezas aumentan, non pongas nelas o teu corazón. SALMO 62:10

Que non roube máis o que roubou, senón que traballe, traballando coas súas mans o que é bo, para que teña que darlle ao que necesite. EFESIOS 4:28

Vende o que tes e da esmola; Provédevos bolsas que non envellecen, un tesouro no ceo que non falla, onde ningún ladrón se achega, nin polilla corrompe. Porque onde está o teu tesouro, alí estará tamén o teu corazón. LUCAS 12:33-34

Pero cando fas esmola, que a túa esquerda non saiba o que fai a túa dereita: para que a túa esmola sexa no segredo; MATEO 6:3-4

Benaventurado o que ten en conta o pobre: o Señor
librarao no tempo de angustia. SALMO 41:1

Defende o pobre e o orfo: fai xustiza aos aflixidos
e necesitados. SALMO 82:3

O que confía nas súas riquezas caerá; pero os xustos
florecerán coma unha rama. PROVERBIOS 11:28

Hai quen se fai rico, pero non ten nada; hai quen se fai
pobre, aínda que ten grandes riquezas. PROVERBIOS 13:7

O que despreza ao seu próximo peca, pero o que ten
misericordia dos pobres, feliz é. PROVERBIOS 14:21

O que ten piedade dos pobres présta ao Señor; e o que
deu pagarao de novo. PROVERBIOS 19:17

O bo nome é máis elixido que as grandes riquezas,
e o favor amoroso antes que a prata e o ouro.
PROVERBIOS 22:1

O que ten un ollo abundante será bendito; pois do seu
pan dá aos pobres. PROVERBIOS 22:9

O que dá ao pobre non lle faltará, pero o que esconde
os seus ollos terá moitas maldicións. PROVERBIOS 28:27